

## « Companhon de la beluga d'òc » Qu'es aquò ?

TG'OC desira d'encorajar los que sont fiers d'esser occitans e qu'an compres qu'aquela identidat era portaire d'un messatge fòrt.

**TG'OC souhaite encourager, valoriser ceux qui sont fiers d'être Occitans, de naissance ou de cœur, et qui ont compris que cette identité était porteuse d'un message fort .**

TG'OC decerna lo titol de **COMPANHON DE LA BELUGA D'OC** a tota persona, associacion , enterpresa, collectivitats que fa rebombir son occitanitat .

Aquèl diplòma es la reconeissança del monde occitanòfòn que fa pas cap vergonha de la lenga nòstra, de la nòstra cultura mas tanben aquèl diplòme pot esser balhat a de monde « novèl vengut » qu'es fièr e uros de partajar los principis essenciaes de la civilisacion occitana dins lo nòstre « pais de cocanha ».

**TG'OC décerne le titre de « Companhon de la Beluga d'Òc » ( Compagnon de l'Étincelle d'Oc ) à toute personne, association, entreprise, collectivité qui fait rejaillir son occitanité de façon insolite ou inattendue .**

**Ce diplôme est la reconnaissance des occitanophones fiers de leur langue et de leur culture mais il peut aussi être décerné à des nouveaux résidents fiers et heureux de partager les principes essentiels de la civilisation occitanes en s'intégrant dans notre « Pays de cocagne » .**

Ambe l'ajuda de cadun \* aquèla ronda dels **COMPANHONS DE LA BELUGA d'OC** va crèisser ...de segur !

**Ne doutons pas qu' avec la complicité de chacun de vous cette ronde des Compagnons de la beluga d'Òc va s'agrandir ...**

Se coneissetz, s'avetz remarcat, aquí o enlà, qualqu'un que fa quicòm ( quitament pichon ) per dire « soi occitan o d'Occitania », setz covidats de lo dire **Si vous connaissez, si vous avez remarqué , ici ou là, quelqu'un dont l'action, même discrète , symbolise son appartenance à l'Occitanie ,**

**MERCI de le signaler à [Tarnegaroc@wanadoo.fr](mailto:Tarnegaroc@wanadoo.fr) ou 06 71 002925 ou 0971586878**



24 d'agost de 2008  
La Toma del ramièr  
Joan Maria-Maraval  
1° Companhon